

Monia & Olivèr, two monophonic *a cappella* voices revealing the unsung traditional repertoire in favour of the animals, mainly collected from the Occitan oral tradition.

Monia & Olivèr cantan, cadun son torn en demorant fidèls a la tradicion monofonica, cançons que parlan en ben de las bèstias. Le repertòri es sustot tirat de collectatges coma cançons de l'Agènés e del Savés. D'autres son mès conegudas.

*Chansons favorables aux animaux, essentiellement tirées du répertoire méconnu de tradition orale d'Occitanie, que Monia & Olivèr chantent alternativement a cappella en monophonie.*

# Monia & Olivèr

Olivèr, traductor e escrivan public veng de la valèia de la Lesa.

La sèu votz pòrta fièramant cançons que tira principalament del trabalh de collectatge e de restitution de Pèire Boissiera. A tornat escriure las paraulas de qualque cançon per defénder las bèstias, sense ne traïr le ton.

Olivèr

omf0567443527@gmail.com



Monia, ensenhaira d'occitan e poèssa, veng del país bas (Montpelhièr).

Armada d'un repertòri impressionant, canta –en occitan coma en francés– cançons que tira de collectatges e de mila autres fonts.

Monia

monia.occitan@gmail.com

